

# I. UVOD I METODOLOGIJA RADA

## 1. PREDMET I CILJ RADA

Prilikom odabiranja naucnog područja u okviru koga treba pisati magistarski rad i odrediti temu vodilo se računa da "tema treba da bude što savremenija , tj. da se odnosi na neki problem od interesa i od koristi za savremenu teoriju i praksu izvjesne naučne discipline , grane , oblasti . Najidealnije je pri tome , svakako , ako ona ulazi u niz i sistem takozvanih *gorućih* pitanja neke naučne discipline , ako je organski povezana sa *gorućim* potrebama društvene zajednice u određenom trenutku i u određenoj zemlji."<sup>1</sup>

Za zemlje u tranziciji kao što je Bosna i Hercegovina i Republika Srpska kao entitet , od velikog je značaja da se stvori što povoljnija privredna , a samim tim i investiciona klima . Ona se ne stvara jednostavno sama od sebe . Povoljnu privrednu klimu čini niz pravnih , ekonomskih , socijalnih i drugih faktora.

Pravnu sigurnost treba da obezbjedi pravo i pravni poredak koji su garanti sigurnosti , jer "da nema prava , pravnog poretku, odnosno pravnog reda , svijet bi bio izgubljen u haosu , sve bi bilo nesigurno , sve bi bilo svačije i ničije."<sup>2</sup>

Stečaj i likvidacija , kao načini da se iz igre izbace neefikasni , nekompetentni i posustali privredni subjekti sa jedne strane , te da se uvede sigurnost na tržištu , sa druge strane , svakako predstavljaju jedan od značajnih mehanizama u stvaranju povoljnog privrednog ambijenta .

Interes za oblast stečajnog prava , na ovakav način definisan , bio je polazna osnova za za odabir naučnog područja i izbor teme- ***Ekonomsko – pravni aspekti stečaja i likvidacije.***

Ovako utvrđen predmet istraživanja podrazumjeva obradu stečajnog prava prvenstveno u RS i FBiH , sa težištem na teoriju i praksi stečajnog prava u svjetlu promjena u ovoj oblasti nastalih donošenjem novih Zakona o stečaju i Zakona o likvidaciji u RS i FBiH .

<sup>1</sup> Dr. Midhat Šamić: Kako nastaje naučno djelo , Sarajevo 1972. godina , str. 12

<sup>2</sup> Akademik prof.dr. Rajko Kuzmanović : Ustav i njegova supermacija u pravnom poretku,Pravna riječ br.10, Banja Luka 2007,str.1

Kako najveći privredni sistemi , tako ni njihovi privredni subjekti nisu pošteđeni ekonomskih gubitaka ni stečaja , to je razvoj efikasnog i uspješnog stečajnog prava stalno prisutan izazov . Ovo pogotovu u zemljama koje se nalaze u tranziciji kakvo je i naše društvo.

Naime , potrebno je razviti efikasan sistem stečajnog prava koje može da se suoči sa sve većim brojem privrednih subjekata koji su postali neefikasni , nekonkurentni i neprofitabilni.

Osim toga postoji potreba da se rasvjetle i stečaju daju i druge funkcije osim one da služi kao instrument naplate potraživanja od dužnika koji su postali nesposobni da izvršavaju svoje obaveze .

Stečaj , u svijetu novog zakonodavstva usvojenog kod nas , počinje da vrši i socijalnu funkciju na način da se očuvaju postojeća radna mjesta kroz reorganizaciju u okviru stečajnog postupka.

Obrada teme vršiće se na način da se utvrđivanjem prethodnog razvoja i analizom postojećeg stanja današnje primjene stečajnog prava predviđi dalji razvoj i primjena stečajnog prava u našem društvu .

Pored ovoga cilj istraživanja je da se ukaže na pozitivno-pravne propise u ovoj oblasti , prihvati ili odbaciti hipotezu , analizirati stečajno pravo u RS i BiH i analizirati ekonomski pravne aspekte stečaja i likvidacije .

Promjene koje donosi novo vrijeme mora da prati i nova regulativa koja treba da obuhvati sve aspekte i posljedice ovih promjena.

## 2. UTVRĐIVANJE HIPOTEZE

Kako je utvrđen predmet i cilj istraživanja , utvrđena je i hipoteza koja je sljed misaonih radnji u projektu istraživanja ekonomskih i pravnih aspekata stečaja i likvidacije .

Hipoteza se definije kao misaona pretpostavka u obliku pojmove i stavova o mogućim činjenicama budućeg saznanja o još neotkrivenim svojstvima , odnosima , uslovima nastanka promjena ili razvoja .<sup>3</sup>

Hipoteza je ideja za koju smo uvijereni da vodi riješenju problema istraživanja . Kao određena pretpostavka neprovijeren je sud za koji prepostavljamo da je istinit.

Osnovna hipoteza je bila da su stečaj i likvidacija , kroz sagledavanje ekonomskih i pravnih aspekata u tranzicijskim zemljama odnosno njihovim privrednim sistemima , veoma efikasni instrumenti ozdravljenja posustalog privrednog subjekta ( kroz reorganizaciju stečajnog dužnika ) , ili privrede uopšte (eliminacijom iz privrednog života jedne zemlje privrednog subjekta koji ne može da izvršava svoje obaveze) , uz neophodnost jačanja kapaciteta društva koji su potrebni u ovim postupcima , a koji svojim djelovanjem daju efikasnost stečaja i likvidacije.

### **3. METODE RADA U ISTRAŽIVANJU**

Predmet rada i cilj istraživanja su zahtijevali korištenje više različitih metoda .

Teoretičari obično razlikuju tri osnovne-standardne naučno istraživačke metode: normativnu , eksperimentalnu i istorijsku . Svaka od njih je karakteristična za razne grupe nauka .<sup>4</sup>

Prilikom izrade rada koristili smo istorijsko-pravnu , uporedno-pravnu , statističku i deskriptivnu metodu .

### **4. IZVORI SAZNANJA**

Prilikom izrade ovog rada korišteni su brojni izvori koji se nalaze u raznim arhivama , ustanovama i dokumentaciji sudova .

Posebno je korištena naučna i stručna literatura , naučne knjige , komentari zakona , časopisi , razni izvještaji i druge publikacije.

Takođe su korišteni raznovrsni normativni propisi ka što su Ustav , Zakoni , pravilnici , statuti i dr.

### **5.PODRUČJE (POLIGON) ISTRAŽIVANJA**

Područje istraživanja je oblast stečajnog zakonodavstva sa namjerom da se objedini teorijsko i praktično znanje kroz rasvjetljavanje ekonomskih i pravnih aspekata stečaja i likvidacije.

<sup>4</sup> Dr. Mihail Šamić : Kako nastaje naučno dijelo , Sarajevo 1972. god. , str. 12

globalizacije i internacionalizacije poslovanja i finansijskih tokova , stečaja i stečajnog zakonodavstva dobija sve više na značaju .

Stečaj i stečajna regulativa polako zauzimaju svoje mjesto kao potpuno ravnopravni ostalim dijelovima privrednog prava . Razlog ovome su značajno izmjenjeni ekonomski uslovi poslovanja .

Mnogi privredni subjekti nisu u mogućnosti da servisiraju svoje dugove iz mnogobrojnih razloga od kojih ističemo samo neke : energetske krize, finansijski lomovi na pojedinim tržištima , otvaranje jednih i zatvaranje drugih ekonomskih područja , pad tražnje , porast troškova poslovanja i dr.

Na ovaj način stečajna regulativa je postala značajan regulator privrednih kretanja. Bojazan od stečaja i likvidacije nameće odgovorno ponašanje privrednih subjekata prema svojim obavezama (dugovima).

Posebno će se pokušati rasvjetliti i druge funkcije stečaja kao što je socijalna funkcija izražena kroz postupak reorganizacije stečajnog dužnika , kako bi se sačuvala postojeća radna mjesta .

U zemljama u tranziciji gdje se ubrzano ušlo u reformu privrednog sistema i provođenje postupka privatizacije preduzeća , značajan broj privrednih subjekata nije se mogao prilagoditi novim uslovima poslovanja i oštroy , često nelojalnoj, tržišnoj utakmici .

U vremenu kreditne ekspanzije, privredni subjekti su se veoma brzo zaduživali što je vidljivo iz bilansa stanja. Nisu sa potrebnom pažnjom uzimane u obzir posledice ovih pojava koje su dovodile do stečaja, pa samim tim nisu uzimane u obzir posledice koje stečaj ima na socijalne prilike u društvu , koje nisu zanemarljive.

Funkcije stečaja uglavnom su se svodile na čišćenje tržišta od nekonkurentnih i neprofitabilnih subjekata čije mjesto bi preuzimali novi ili postojeći privredni subjekti .

Na ovaj način je obezvrijedeno i gotovo u nepovrat izgubljeno značajno društveno bogatstvo koje su stvarale predhodne generacije.

Direktna posledica ovog je gubitak velikog broja postojećih radnih mesta . U ovim uslovima potrebno je jačati svijest o tome da stečaj ima i druge funkcije osim one da služi kao instrument naplate , a to je socijalna funkcija kroz zadržavanje postojećih radnih mesta (reorganizacija kroz stečaj).

Takođe će se ukazati na potrebu neophodnog jačanja kapaciteta društva koji svojim djelovanjem u stečajnom postupku treba da unesu posve drugačiji pristup i na taj način doprinesu efikasnosti stečaja .

Naime, država se u zemljama u tranziciji, kakva je i naša, u najvećem broju slučajeva pojavljuje kao najveći povjerilac, pa je potrebno povećati stepen

odgovornosti države, odnosno njenih predstavnika koji učestvuju u rješavanju ovih pitanja u postupcima stečaja. Ovo će se postići davanjem većeg značaja ovim pitanjima kroz ubrzano jačanje kapaciteta društva.